


# URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI

1	<p><b>OPŠTINA KOTOR</b> Sekretarijat za urbanizam građevinarstvo i prostorno planiranje <b>Broj, <u>0303 – 8078/19</u></b> Kotor, <b>10.12.2019.god.</b></p>	
2	Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje (organ nadležan za postupanje), na osnovu čl. 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17, 44/18, 63/18) i čl. 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva orživog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list CG", broj 87/18) i podnijetog zahtjeva <b>Petranović Dejana iz Kotora</b> , izdaje:	
3	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b>	
4	za izgradnju novog objekta na urbanističkoj parceli <b>UP568</b> (zona F, podzona F-2, prva faza realizacije plana), koju čini <b>dio kat.parc.420/1 i dio kat.parc.420/4 K.O.Sutvara</b> , u zahvatu plana DUP-a Radanovići ("Sl.list CG" – Opštinski propisi br. 17/12)	
5	<b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b>	<b>Petranović Dejan</b>
6	<b>POSTOJEĆE STANJE</b> Predmetna urbanistička parcela UP 568 se sastoji od dijela kat.parc.420/1 i dijela kat.parc.420/4 K.O.Sutvara. Uvidom u grafički prilog DUP-a Radanovići, list br.5, Namjena površina-postojeće stanje, utvrđeno je da na predmetnoj parceli ne postoje izgrađeni objekti i da se predmetna katastarska parcela u katastarskoj evidenciji u LN397 vodi kao "njiva 2.klase".	
7	<b>PLANIRANO STANJE</b>	
7.1.	<b>Namjena parcele odnosno lokacije</b> Namjena urbanističke parsee <b>UP568</b> je <b>stanovanje male gustine (SMG)</b> . U zoni stanovanja s obzirom na način izgradnje mogu se graditi : <ul style="list-style-type: none"><li>- slobodnostojeći (objekat ne dodiruje ni jednu liniju urbanističke parcele)</li><li>- dvojni (objekti na susjednim parcelema dodiruju jednu zajedničku liniju urbanističke parcele)</li><li>- u neprekinutom nizu (objekat dodiruje obe bočne linije urbanističke parcele)</li><li>- u prekinutom nizu (objekat dodiruje samo jednu bočnu liniju urb. parcele)</li><li>- poluatrijumski (objekat dodiruje tri linije urbanističke parcele)</li><li>- atrijumski (sa zatvorenim zajedničkim dvorištem i stanovima apartmanskog tipa).</li></ul> Dozvoljene djelatnosti koje se mogu obavljati u sklopu porodičnih stambeno-poslovnih objekata su iz oblasti: <ul style="list-style-type: none"><li>- trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na</li></ul>	



malo...);

- turizma (sobe i apartmani za izdavanje u zoni stanovanja niske gustine, dok su u zoni stanovanja srednje gustine turistički sadržaji tipa renta vile kompatibilni sa stambenom namjenom);
- uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obućarske, krojačke, trizerske, fotografске radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje);
- uslužnih djelatnosti (knjižara, videoteka, hemijska čistionica i dr.);
- ugostiteljstva (pansion, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.);
- zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulantne, stacionari manjih kapaciteta i sl.);
- socijalne zaštite (servisi za čuvanje djece, vrtići, obdaništa, igraonice za djecu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.);
- kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.);
- zabave (bilijar sale, kladianice i sl.);
- sporta (sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.);
- poslovno-administrativnih djelatnosti (filijale banaka, pošte, predstavninstva, agencije, poslovni birovi);
- poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.);
- uslužni servisi (benzinske stanice, gasne stanice, perionice vozila i sl.) u skladu sa važećim propisima i normativima za građenje objekata ove vrste, ukoliko ne ugrožavaju objekte na susjednim parcelama, odnosno uslove življjenja u neposrednom okruženju;
- u zoni stanovanja se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mјere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezbijediti potreban, pravilima propisan broj parking mјesta za korisnike.

Obim djelatnosti u objektu treba da je usaglašen sa prostornim i funkcionalno-tehničkim uslovima organizacije poslovnih sadržaja u objektu i da se uklapa u kapacite lokacije – parcele.

U zoni stanovanja niske gustine nijesu dozvoljene one poslovne i proizvodne djelatnosti koje mogu ugroziti životnu sredinu i uslove stanovanja raznim štetnim uticajima: bukom, gasovima, raznim otpadnim materijama, odnosno za koje nijesu predviđene mјere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja.

## 7.2. Pravila parcelacije

Urbanistička parcela **UP 568** sastoji se od **dijela kat.parc.420/1 I dijela kat.parc.420/4 K.O.Sutvara**. Površina urbanističke parcele iznosi **1611 m<sup>2</sup>**.

Za parcele namjenjene individualnom stanovanju koje imaju površinu veću od **1600m<sup>2</sup>**, moguća je fazna realizacija na način što će se moći izdati urbanističko-tehnički uslovi za 2 i više objekata, uz uslov da je neophodno za tu parcelu prethodno uraditi idejni projekat koji mora zadovoljiti urbanističke parametre date planom za tu zonu (urbanističku parcelu) -Indeks zauzetosti, Indeks izgrađenosti i spratnost.

Dozvoljena spratnost objekata je **maxP+2** (prizemlje i dva sprata) uz mogućnost formiranja podrumske, odnosno suterenske etaže, u zavisnosti od uslova odnosno konfiguracije terena. Maksimalna izgrađenost je 0,6, a maksimalna zauzetost parcele je 0,25.

Maksimalna izgrađenost je 0,6, a maksimalna zauzetost parcele je 0,25.

Minimalna površina parcele za individualne stambene objekte je **400m<sup>2</sup>**, a za kolektivno stanovanje **1000m<sup>2</sup>**.

Minimum 40% površine urb.parcele treba da bude uređena zelena površina. Uraditi projekat uređenja urbanističke parcele u razmjeri 1:250 na geodetskoj podlozi, u skladu sa karakteristikama terena i u duhu tradicionalne primorske kuće.

**NAPOMENA:** Prije podnošenja prijave za građenje objekta potrebno je izvršiti parcelaciju odnosno precizno odrediti granice urbanističke parcele i regulisati imovinsko-pravne odnose na cijeloj urbanističkoj parseli.

**Članom 237. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", broj 64/17) definisano je da do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, može se graditi na dijelu urbanističke parcele,ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgarađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele.**

7.2	<b>Gradevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b> <p>Kako se urbanistička parcela sa jugozapadne strane nalazi uz neregulisani potok, gradevinska linija je na udaljenosti 10m dok je gradevinska linija sa sjeverne strane prema planom predviđenoj saobraćajnici, udaljena 5m.</p> <p>Za slobodnostenjeći stambeni objekat, rastojanje osnovnog gabarita objekta (bez ispada) od granice parcele sa bočnim susjedom je:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- minimalno 1,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m ili</li><li>- minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 0,0m.</li></ul> <p>Za dvojne stambene objekte i objekte u prekinutom nizu, minimalno rastojanje od granice susjedne gradevinske parcele na bočnom dijelu dvorišta je 3,0m.</p> <p>Za prvi ili posljednji objekat u neprekinutom nizu najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita objekta od granice parcele bočnog susjeda je 1,5m.</p>
-----	---

8	<b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b>  <p>-Zaštita od elementarnih nepogoda</p> <p>Područje u granicama obuhvata DUP-a, kao i neposredno okruženje, sa svojim stanovništvom,materijalnim dobrima – prirodnim i stvorenim, postojećim i predviđenim fizičkim strukturama izloženo je opasnosti od zemljotresa, poplava i bujica, atmosferskih nepogoda (olujni vjetrovi),odronjavanja i klizanja zemljista, suše, požara i eksplozija, saobraćajnih nezgoda, epidemija, zaraznih bolesti i pojave štetočina. Navedene pojave većih razmjera, a prema Zakonu o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda, mogu da ugroze živote i zdravlje ljudi ili prouzrokuju velike materijalne štete. (Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG "br. 13/07,05/08,89/09 i 32/11) i Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG br.8/93").)</p> <p>Mjere zaštite od elementarnih nepogoda obuhvataju preventivne mjere kojima se sprečavaju nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, mjere koje se podrazumjevaju u slučaju neposredne opasnosti od elementarne nepogode, mjere zaštite kada nastupe nepogode, kao i mjere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica nastalih dejstvom nepogoda.</p> <p>-Mjere zaštite od zemljotresa</p> <p>Područje u granicama obuhvata Plana, kao i cijela zona priobalnog pojasa opštine Kotor duž Jadranskog mora, je jako tektonizovana, tako da se mjere zaštite od zemljotresa sprovode:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kod projektovanja i gradnje objekata moraju se primenjivati adekvatne mjere za obezbjeđenje stabilnosti terena (padine) i susjednih objekata;</li><li>- pri izradi tehničke dokumentacije obavezna je izrada geomehaničkog elaborata koji mora biti u skladu sa seizmičkim parametrima dejstva zemljotresa za urbanističko planiranje,izdatih od strane instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seismologiju.</li></ul> <p>U cilju zaštite od zemljotresa postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima ("Sl.list SFRJ br. 52/90").</p> <p>-Mjere zaštite od požara</p> <p>U cilju zaštite od požara neophodna je izrada Elaborata zaštite od požara sa izveštajem</p>
---	--

o tehničkoj kontroli istog shodno čl.89 Zakona o spašavanju ("Sl.list CG" br. 13/07,05/08, 89/09 i 32/11).

Posebnu pažnju treba obratiti na:

podzemne garaže

Dispozicijom objekta na urbanističkim parcelama i pravilima o njihovoj međusobnoj  
simaljenosti, kao i propisanom spratnošću, omogućiti pristup vatrogasnim kolima.

## 9 USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Mjere zaštite prirodnih dobara odnose se na očuvanje prirodnog ekosistema naselja i podrazumijevaju:

- primjenu planskog dokumenta, izradu Strateške procjene uticaja planskih rješenja
- izradu Studije o procjeni uticaja na životnu sredinu pri izgradnji infrastrukturnih objekata,
- formiranje svih kategorija naseljskog zelenila i zaštitnog zelenila duž saobraćajnica, oko komunalnih objekata i ostalim površinama u skladu sa propisanim uslovima u fazi pejzažne arhitekture ovog plana, u svemu prema uslovima datim u planskom rješenju, dio Pejzažna arhitektura.
- prilikom izrade Glavnog građevinskog projekta potrebna je izrada geomehaničkog elaborata.

Osim navedenog, treba težiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ostalog što ovaj ambijent čini posebnim.

Dozvoljeno je:

- unošenje samo autohtonih vrsta biljaka i životinja u cilju poboljšanja struktura životnih zajednica,
- sportsko rekreativne i turističko-ugostiteljske aktivnosti,
- održavanje i uređivanje zelenih površina ( parkova, dvoreda, rekreativnih površina i sl.)

Zabranjeno je :

- unošenje alohtonih biljaka i životinja,
- neplansko uklanjanje vegetacije,
- kretanje vozila izvan za to predviđenih staza,
- uništavanje i uznenimiravanje prostora posebno u reproduktivnom ciklusu određenih grupa životinja.

## 10 USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE

Novoplanirani individualni stambeni objekti –kuće treba da sadrže min. 50% zelenih površina ( hortikultурно + poljoprivredno zemljište) u odnosu na urbanističku parcelu.

- kod slobodnostojećih individualnih objekata predlaže se da prednja bašta bude vrt, dok zadnji dio dvorišta bude voćnjak ( agrumi, smokve, masline, vinova loza), povrtnjak i sl.
- za uređenje navedenih površina poželjno je izbjegavati pretrpavanje površina, zasjenčavanje vršiti pergolama sa dekorativnim puzavicama ili lozom,
- planirati linearu sadnju izmedju gradjevinske i regulacione linije (uslove za dvorednu sadnju preuzeti iz kategorije Zelenilo uz saobraćajnice),
- ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala, zidane maksimalne visine 0,6m od kote trotoara, (kamen) ili transparentna, maksimalne visine 1,4m, ali i u kombinaciji sa odgovarajućom vegetacijom kao što su puzavice i žbunaste vrste. Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije,
- fasade i terase objekata ozelenjeti puzavicama,

- zastre površine (staze, stepenice, platoe, terase) popločati autohtonim materijalima, klesanim kamenom, oblucima i u skladu sa fasadnom objekta,
- u okviru slobodnih površina mogući su bazeni, pergole ili gazebo.

11	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	<p>Sistem zaštite na području treba da bude cjelovit, odnosno, da objedini mjere očuvanja predjela (ekološkog i oblikovnog), održavanja spomenika i autohtonih stvorenih ambijenata, zaštitu od elementarnih nepogoda, kao i preduslove za uspješno organizovanje odbrane zemlje.</p> <p>„Sve navedene mjere ne treba da se ograniče na uspostavljanje zabrana, već treba da su takve prirode da stanovnici neposredno učestvuju u njihovom sprovođenju.</p> <p><b>Zaštita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara</b></p> <p>Zaštita graditeljske baštine mora se odvijati sa ciljem da se uspostave izvorne karakteristike i vrijednosti prostora, nastajalog u simbiozi mnogostruktih ljudskih djelatnosti i prirodnog okruženja.</p> <p>Izgled Grbija, odnosno, ono što ovaj prostor čini privlačnim je njegova izvornost, njegova uronjenost u prirodu. Iz tog razloga, planskim rješenjem je postignut balans između očuvanja ispoljenih vrijednosti i razvoja uglavnom neiskorišćenih potencijala.</p> <p><b>Mjere zaštite nepokretnih dobara</b> podrazumijevaju sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na prostoru obuhvata nema evidentiranih spomenika kulture od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture već pomenuta nadležna institucija propisuje, za potrebe izrade plana, očuvanje objekata koji su van granica planskog obuhvata.</li> <li>• Plan mora posebno tretirati staro jezgro naselja, u smislu zaštite izvorne arhitekture i urbanističkog sklopa.</li> <li>• Oblikovanje prostora na kome se planom predviđa izgradnja mora biti u skladu sa izvornom arhitekturom ovog područja.</li> </ul>

12	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	<p>Trotoari i pješačke staze, pješački prelazi, mjesta za parkiranje i druge površine uokviru ulica, trgova, šetališta, parkova i igrališta po kojima se kreću lica sa posebnim potrebama u prostoru treba da su međusobno povezani i prilagođeni za orientaciju i sa nagibima koji ne mogu biti veći od 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12). Radi nesmetanog kretanja lica u invalidskim kolicima, širina pješačkih staza iznosi 150cm. Savladavanje visinske razlike između pešačke površine i prilaza do objekta vrši se rampama za pješake i invalidskim kolicima, za visinsku razliku od 76cm ili spoljnim stepenisama, stepeništem i podiznim platoima, za visinsku razliku veću od 76cm. Savladavanje etažnih visinskih razlika vrši se unutrašnjim stepenicama i stepeništim, rampama i liftovima.</p>

13	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	<p>Izgradnje pomoćnih objekata je moguća (garaža, ljetnja kuhinja, ostava i sl.) uz uslov da je maksimalna visina etaže pomoćnog objekta 2,4m. Povšina pomoćnog objekta ulazi u obračun zauzetosti i izgrađenosti.</p>

14	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>

15	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>

16	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA</b>
	<p>Moguća je fazna izgradnja objekta i treba je predvidjeti projektnom dokumentacijom.</p>



17	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1.	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>

	Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na elektroenergetsku infrastrukturu
17.2.	<b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b> Sastavni dio uslova su uslovi za priključak na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
17.3.	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b> Prema izvodu iz plana.
17.4.	<b>Ostali infrastrukturni uslovi</b>
18	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>
19	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>
20	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA ZGRADE SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE</b>
	Oznaka urbanističke parcele <b>UP 568</b>
	Površina urbanističke parcele <b>1611 m<sup>2</sup></b>
	Maksimalni indeks zauzetosti <b>0,25</b>
	Maksimalni indeks izgrađenosti <b>0,6</b>
	Bruto građevinska površina objekata (max BGP) <b>966,60 m<sup>2</sup></b>
	Maksimalna spratnost objekata <b>do P+2</b>
	Maksimalna visinska kota objekta
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila <b>1PM/1 stam. jed.</b>
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja  Sistem zaštite na području treba da bude cjelovit, odnosno, da objedini mjere očuvanja predjela (ekološkog i oblikovnog), održavanja spomenika i autohtonih stvorenih ambijenata, zaštitu od elementarnih nepogoda, kao i preduslove za uspješno organizovanje odbrane zemlje. Sve navedene mjere ne treba da se ograniče na uspostavljanje zabrana, već treba da su takve prirode da stanovnici neposredno učestvuju u njihovom sprovođenju.  <b>Zaštita prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara</b> <b>Zaštita graditeljske baštine mora se odvijati sa ciljem da se</b>

	<p>uspostave izvorne karakteristike i vrijednosti prostora, nastajalog u simbiozi mnogostrukih ljudskih djelatnosti i prirodnog okruženja.</p> <p>Izgled Grbla, odnosno, ono što ovaj prostor čini privlačnim je njegova izvornost, njegova uronjenost u prirodu. Iz tog razloga, planskim rješenjem je postignut balans između očuvanja ispoljenih vrijednosti i razvoja uglavnom neiskorišćenih potencijala.</p> <p><b>Mjere zaštite nepokretnih dobara</b> podrazumijevaju sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na prostoru obuhvata nema evidentiranih spomenika kulture od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture već pomenuta nadležna institucija propisuje, za potrebe izrade plana, očuvanje objekata koji su van granica planskog obuhvata.</li> <li>• Plan mora posebno tretirati staro jezgro naselja, u smislu zaštite izvorne arhitekture i urbanističkog sklopa.</li> <li>• Oblikovanje prostora na kome se planom predviđa izgradnja mora biti u skladu sa izvornom arhitekturom ovog područja./580258</li> </ul>
--	---

	<p>Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti</p> <p>Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije. Osnovna mjeru štednje koju ovaj Plan predlaže je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijavanje, a u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini otvora imajući u vidu mikroklimatske uslove ovog podneblja. Klimatski uslovi predmetnog područja omogućuju korišćenje sunčeve energije u svim oblicima, od pasivnih i aktivnih solarnih sistema do fotonaponskih ćelija, odnosno modula.</p>
--	---

21	<p><b>DOSTAVLJENO:-</b> podnosiocu zahtjeva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u spise predmeta</li> <li>- urbanističko-građevinskoj inspekciji</li> <li>- arhivi</li> </ul>
----	--

22	<p><b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b></p> <p><b>SAMOSTALNA SAVJETICA I,</b>    <i>Dušanka Petrović, dipl.ing.grad.</i></p>	<p><b>SAMOSTALNA SAVJETICA I,</b>    <i>Tijana Čađenović, dipl.prav.</i></p>
----	---	--

23	<p><b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b></p>	<p><b>PRESJEDNIK OPŠTINE KOTOR,</b>    <i>Željko Aprcović, dipl.prav.</i></p>
----	--	---

24	<p><b>M.P.</b></p> 	<p><b>potpis ovlašćenog službenog lica</b></p>
----	--	--

**25. PRILOZI**


Grafički prilozi iz planskog dokumenta  
- tehnički uslovi u skladu sa  
posebnim propisom  
List nepokretnosti i kopija  
katastarskog plana








-Uslovi za sprovođenje plana  
R 1:1000 (list br.9b)  
-Namjena površina  
R 1:2500 (list br.7)  
-Parcelacija,nivelacija i regulacija  
R 1:1000 (list br.10b)  
-Saobarćaj  
R 1:1000 (list br.8b)  
-Pejzažna arhitektura  
R 1:2500 (list br.14)  
-Energetika  
R 1:2500 (list br.12)

# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN RADANOVIĆI


- PLAN -

## LEGENDA



-  granica urbanističke parcele
-  gradjevinska linija
-  broj urbanističke parcele
-  površina urbanističke parcele
-  prva faza realizacije plana
-  granica urbanističke zone
-  oznaka urbanističke zone
-  granica urbanističke podzone
-  oznaka urbanističke podzone
-  granica zahvata plana

Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju  
Detaljnog urbanističkog plana Radanovići  
Broj: 11-6000  
Kotor, 24.05.2012. godina



## USLOVI ZA SPROVOĐENJE PLANA


### PLAN

R-1:1000 dokument

naručilac :	Opština KOTOR	MONTENEGRO
obradivač :	MONTENEGRO	
direktor:	Vasilije Đukanović dipl.pravnik	
odgovorni planer:	Mr. Jadranka Popović dipl.ing. arch.	
odgovorni planer faze:	Mr. Jadranka Popović dipl.ing. arch. Dragana Cukić dipl.ing. arch. Svetlana Ojdanić dipl.pr.planer.	

mai 2012.

list br. 9b



## LEGENDA



površine za stanovanje male gustine



površine za turizam(turistička naselja)



površine za industriju i proizvodnju(poslovanje)



površine za sport i rekreaciju



površine za centralne djelatnosti



površine za školstvo i socijalnu zaštitu



površine za zdravstvenu zaštitu



površine za vjerske objekte



zaštitne šume




površine za pejzažno uređenje



površinske vode-potoci i kanali



rezervne površine



poljoprivredne površine




benzinska pumpa



sakralni arhitektura

# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN RADANOVIĆI

- PLAN -



## LEGENDA

	površine za stanovanje male gustine		sakralna arhitektura
	povrsine za turizam		benzinska pumpa
	površine za industriju i proizvodnju(poslovanje)		urbanistička zona
	površine za sport i rekreaciju		urbanistička podzona
	površine za centralne djelatnosti		prva faza realizacije plana
	površine za školstvo i socijalnu zaštitu		granica zahvata plana
	površine za zdravstvenu zaštitu		
	površine za vjerske objekte		
	zaštitne šume		
	površine za pejzažno uređenje		
	površinske vode		
	rezervne površine		
	poljoprivredno zemljište		

Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju  
Detaljnog urbanističkog plana Radanovići  
Broj: 11-6000,  
Kotor, 24.05.2012. godina




NAMJENA POVRŠINA	
PLAN	R 1: 2500
naručilac :	Opština KOTOR
obrađivač :	MONTENEGRO
direktor:	Vasilije Đukanović dipl.pravnik
odgovorni planer:	Mr. Jadranka Popović dipl.ing.arn.
odgovorni planer faze:	Dragana Ćukić dipl.ing.arn. Svetlana Oldanić dipl.pr.planer
maj 2012.	list br. 7



# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN

## RADANOVIĆI

- PLAN -



### LEGENDA


	granica urbanističke parcele		zaštitne šume
	gradjevinska linija		površine za pejzažno uređenje
	broj urbanističke parcele		poljoprivredno zemljište
	površina urbanističke parcele		rezervne površine
	prva faza realizacije plana		površinske vode
	granica urbanističke zone		površinske za vjerske objekte
	oznaka urbanističke zone		benzinska pumpa
	granica urbanističke podzone		sakralni arhitektura
	oznaka urbanističke podzone		
	granica zahvata plana		

Skupština opštine Kotor  
 Odluka o donošenju  
 Detaljnog urbanističkog plana Radanovići  
 Broj: 11-6000  
 Kotor, 24.05.2012. godina




*w. Joksimović*

PARCELACIJA, NIVELACIJA I REGULACIJA	
PLAN	R 1:1000
naručilac :	Opština KOTOR
obradivač :	<b>MONTE NEGRO</b>
direktor:	Vasilije Đukanović dipl.pravnik
odgovorni planer:	Mr. Jadranka Popović dipl.ing.arh.
odgovorni planer faze:	Mr. Jadranka Popović dipl.ing.arh. Dragana Čukić dipl.ing.arh. Svetlana Ojdanić dipl.pr.planer.
maj 2012.	<i>J. Đukanović</i> <i>D. Čukić</i> <i>S. Ojdanić</i> list br. 10b




# DETALJNI URBANISTIČKI PLAN RADANOVIĆI


- PLAN -



## LEGENDA




granica zahvata plana




granica urbanističke parcele




gradjevinska linija




broj urbanističke parcele



površina urbanističke parcele



prva faza realizacije plana




granica urbanističke zone



oznaka urbanističke zone




kolsko pješački prilaz



ivičnjak



pješačke površine



osovine saobraćajnice




benzinska pumpa



zaštitne šume



površine za pejzažno uređenje



poljoprivredno zemljište



rezervne površine



površinske vode-potoci i kanali



Skupština opštine Kotor

Odluka o donošenju

Detaljnog urbanističkog plana Radanovići

Broj: 11-6000

Kotor, 24.05.2012.godina

## SAOBRĀCAJ

PLAN

R 1:1000

naručilac :

Opština KOTOR

obradivač :

MONTENEGRO

direktor:

Vasilije Đukanović dipl.pravnik

odgovorni planer:

Mr. Jadranka Popović dipl.ing.art.


odgovorni planer faze:

Dašić Zoran dipl.ing.grad.

maj 2012.



list br. 8b





# RADANOVIĆI

## KOTOR

### - PLAN -

#### LEGENDA



Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju  
Detaljnog urbanističkog plana Radanovići  
Broj: 11-6000  
Kotor, 24.05.2012. godina




#### ELEKTROENERGETIKA

PLAN

R 1: 2500

naručilac :	Opština KOTOR
obrađivač :	MONTENEGRO
direktor:	Vasilije Đukanović dipl.pravnik
odgovorni planer:	Mr. Jadranka Popović dipl.Ing.arh.
odgovorni planer faze:	Nada Dašić dipl.Ing.el.
maj 2012.	




list br.12



# DETALJNI URBANISTICKI PLAN

## RADANOVIĆI KOTOR


### - PLAN -



#### LEGENDA

##### I URBANO-NASELJSKO ZELENILO


Zelene površine javnog korišćenja



Zelenilo uz saobraćajnice




Skver-sad



drvored

postojeći drvored palmi

Zelene površine ograničenog korišćenja



Zelenilo individualnih stambenih objekata

-min. 50% zelenila

Zelenilo turizma

-min. 40% zelenila

Zelenilo poslovnih objekata

-min. 20% zelenila


Zelenilo vjerskih objekata

Sportsko rekreativne površine


-min. 30% zelenilo

Zelenilo objekata prosvjete

Zelenilo objekata zdravstva




Zelene površine specijalne namjene



Zaštitni pojas

Zelenilo skladišta, stovarištva, servisa

##### II ZAŠTITNO ZELENILO



Zaštitne šume


Poljoprivredne površine

##### REZERVNA ZONA



Zaštitne šume

Poljoprivredne površine



Skupština opštine Kotor  
Odluka o donošenju  
Detaljnog urbanističkog plana Radanovići  
Broj: 11-6000  
Kotor, 24.05.2012. godina

#### PEJZAŽNA ARHITEKTURA

PLAN

R 1: 2500

naručilac :	Opština KOTOR	
obradivač :	MONTENEGRO	
direktor:	Vasilije Đukanović dipl.pravnik	
odgovorni planer:	Mr. Jadranka Popović dipl.ing.earth.	
odgovorni planer faze:	SNEŽANA LABAN dipl.ing.pejz.arh.	

maj 2012.

list br.14



CRNA GORA  
UPRAVA ZA NEKRETNINE  
PODRUČNA JEDINICA: KOTOR  
Broj: 467-106-1411  
Datum: 25.07.2019.



Katastarska opština: SUTVARA  
Broj lista nepokretnosti:  
Broj plana: 3  
Parcela: 420/1


## KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 2500

↑  
S

4  
692  
500  
6  
562  
000

4  
692  
500  
6  
562  
250



4  
692  
250  
6  
562  
000

4  
692  
250  
6  
562  
250

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

*L. L. C. -*



Ovjerava  
Službeno lice:

**UPRAVA ZA NEKRETNINE****PODRUČNA JEDINICA  
KOTOR**

Broj: 106-956-8692/2019

Datum: 24.07.2019.

KO: SUTVARA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu SEKR.ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE, BR.0303-8078/19, KOTOR, za potrebe izdaje se

**LIST NEPOKRETNOSTI 397 - PREPIS****Podaci o parcelama**

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
420 1		3 8	15/05/2019	NJEGOČA POLJE	Njiva 2. klase KUPOVINA		1100	14.30
Ukupno							1100	14.30

**Podaci o vlasniku ili nosiocu**

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
0303960230011	PETRANOVIĆ GOJKO DEJAN STARI GRAD BR. 394 KOTOR Kotor	Korišćenje	1/1

**Podaci o teretima i ograničenjima**

Broj Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
420 1			1	Njiva 2. klase	15/05/2019 12:8	Pravo službenosti PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA-PUTA PREKO KAT. PAR. 420/1 KAO POSLUŽNOG DOBRA U KORIST TITULAR PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA LAKETIĆ DANIJELE SUVLASNIKA POVLASNOG DOBRA KAT. PAR. 420/2 U OBIMU OD 550/3468
420 1			2	Njiva 2. klase	15/05/2019 12:8	Pravo službenosti PRAVO SLUŽBENOSTI PROLAZA-PUTA PREKO KAT. PAR. 420/1 KAO POSLUŽNOG DOBRA U KORIST TITULAR PRAVA SLUŽBENOSTI PROLAZA MILIĆ EVIĆ NEMANJE SUVLASNIKA POVLASNOG DOBRA KAT. PAR. 420/2 U OBIMU OD 555/3468

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Načelnik:

MILETIĆ VESELIN, dipl.pravnik



# "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" doo

KOTOR - Škaljari bb, pošt. fah 56 - tel/fax: (032) 325 214; (032) 325 353; (032) 323 071

Žiro-računi: 510-179-85 (CKB); 520-14700-13 (HB); 535-5260-13 (Prva banka)

Broj: 76/1

e-mail: vodovod.kotor@t-com.me - www.vodovodkotor.com

Datum: 14.01.2020

Na osnovu priloženih urbanističko – tehničkih uslova Br:0303-8078/19 od 10.12.2019 god., izdatih od strane Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju novog objekta na urb.parc.UP 568 koju čini dio kat. parc.420/1,420/4 K.O. Sutvara,u zahvatu plana DUP-a Radanovići, izdaju se :

## PROJEKTNO-TEHNIČKI USLOVI

1. Snabdijevanje vodom ovog područja se iz izvorišta Simiš, a minimalni pritisak inosi cca 3 bara.
2. Mjesto priključenja će biti definisano prilikom izrade priključka.
3. Za vodovodni priključak potrebno je da objekat ima glavni vodomjer sa dva ventila smješten u šahu sa laganim metalnim poklopcom na granici parcele gdje priključna cijev sa javne površine prelazi na privatnu parcelu(ne koristiti "kugla ventile"). Pored toga, ukoliko objekat ima više stambenih i/ili poslovnih jedinica, svaka jedinica mora imati poseban vodomjer, smješten na pristupačnom mjestu (kao npr. strujomjeri).Ukoliko postoji hidrantska mreža, za nju predviđeti poseban vodomjer u šahu sa glavnim vodomjerom.
4. Zabranjeno je spajanje individualnih izvora na unutrašnje instalacije objekta priključenog na vodovodni sistem u nadležnosti ovog Preduzeća.
5. Obaveza investitora je izgradnja priključnog voda za vodovod (uz nadzor predstavnika Vodovoda).
6. Ukoliko se na parceli nalaze instalacije vodovoda, troškovi njihovog izmještanja padaju na teret investitora.
7. Na navedenoj lokaciji ne postoji javni kanalizacioni sistem pa se problem otpadnih voda rješava individualno.
8. Projektno tehnički uslovi važe 12 mjeseci od dana izdavanja istih.

*Napomena: Pored navedenih tehničkih uslova, da bi objekat mogao biti priključen na vodovodni i kanalizacioni sistem, potrebno je da se za isti dostavi građevinska dozvola i da su izmirene obaveze prema ovom Preduzeću.*

*Za službu razvoja  
Zupanović Milenko  
Tehnički direktor  
Dragić Velemir*

DOSTAVLJENO:

- Arhivi  
Sekretarijatu za urbanizam,građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor





Crna Gora  
O P Š T I N A K O T O R

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ  
UP/I br. 16-319/20-5  
Kotor, 20.01.2020. godine

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, na osnovu čl. 114,115 i 116. Zakona o vodama ("Sl. list RCG" br. 27/07,73/10,32/11,48/15,52/16,55/16,2/17,80/17), ,čl. 26. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave("Sl. list OPŠTINE KOTOR" br. 11/05,09/07 i 13/11) i Sl.list CG-Opštinski propisi,br. - opštinski propisi", br. 013/11 od 18.04.2011, 001/12 od 12.01.2012, 040/12 od 31.12.2012, 026/13 od 03.09.2013, 033/15 od 02.10.2015, 036/17 od 21.08.2017), rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za urbanizam,gradjevinarstvo i prostorno planiranje u ime Petranovic Dejana u predmetu utvrđivanja vodnih uslova za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na kat. par. 420/1 i 420/4 K.O.Sutvara (UP 568),donosi:

RJEŠENJE

Utvrđuju se vodni uslovi za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na kat. par. 420/1 i 420/4 K.O.Sutvara koji glase:

Uraditi projekat kanalizacije tako da zadovoljava uslove iz čl. 3,4,5 Pravilnika o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent ("Sl. list RCG" br. 45/08,9/10,26/12,52/12 i 59/13).

Obrázloženje

Sekretarijat za urbanizam,gradjevinarstvo i prostorno planiranje,obratio se ovom Sekretarijatu zahtjevom zavedenim pod UP/I br. 16-319/20-5 od 09.01.2020. godine kojim traži da se utvrde vodni uslovi za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda objekta na kat. par. 420/1 i 420/4 K.O.Sutvara .Na navedenoj lokaciji ne postoji javna kanalizaciona mreža, pa je s toga potrebno projektovati priključenje na vodonepropusnu septičku jamu ili sistem za prečišćavanje otpadnih voda sa ispunjenim uslovima iz dipozitiva rešenja.


Uz zahtjev je priloženo Rješenje o UT uslovima Sekretarijata za urbanizam,gradjevinarstvo I prostorno planiranje Opštine Kotor UP/I 0303-8078/19 od 10.12.2019. godine.

Na osnovu iznijetog i citiranih zakonskih propisa riješeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNJ ZAŠТИTI: Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Glavnom administratoru Opštine Kotor u roku od 15 dana, sa dokazom o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 eura na žiro račun br. 530-9226777-87.

Žalba se podnosi neposredno ili preko ovog organa.

OBRADJIVAČ  
Budislav Vasić



DOSTAVLJENO:

1. INVESTITORU  
2. Vodnoj knizi  
3. Arhivi